

Ke Eng se se Farologaneng?

A o ka kgona go bona dilo tse tharo tse di sa tshwaneng fa gare ga setshwantsho A le setshwantsho B? Kwala dikarabo tsa gago mo meleng e e fa tlase fano mme o bo o fele-letsa ditshwantsho tseno ka go di tsenya mebala. NTLHA E E KA THUSANG: Bala 1 Samuele 16:1-3, 6-13.


- 1
- 2
- 3
4. Ke setshwantsho sefe se se siameng, a ke setshwantsho A kgotsa setshwantsho B?

TSE GO KA TLOTLIWANG KA TSONE: Jehofa o bona eng fa a leba motho? Baebele e kayang fa e re 'Jehofa o bona pelo'? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Jeremia 17:10. Tsela e motho a lebegang ka yone ka fa ntle e bothokwa go le kana kang mo go Jehofa? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Diane 11:22; 31:30; 1 Petere 3:3, 4. Ke dinonofa dife tse di tla dirang gore o ratege mo mathlong a Modimo? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Luke 10:27; 2 Petere 1:5-8.

DILO TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA: Bala Bagalatia 5:22, 23. Kwala dinonofa tse robongwe mo dipampiring tse di farologaneng. Tlhophla mongwe mo lelapeng mme o mo kgomaretse nngwe ya dipampiri tseno mo mokwatleng. O se ka wa mo letla gore a bone gore go kwadilwe nonofa efe mo go yone. Dira gore motho yoo a leke go fopholetsa gore nonofa eo ke efe ka gore a botse dipotso ka yone. Ba bangwe botlhe mo lelapeng ba ka mo araba fela ka ee kgotsa nnyaa.



A.



B.

Fa o batla go printa dikhopi tse di oketsegileng tsa setlhogo seno sa "Motlotlo wa Lelapa," ya kwa go www.jw.org